

NTDB id 329342 EAL91 RS01100 WP 121054121.1
NTDB id 1217 CAA10656.1 1440..2420()
consensus



NTDB id 329342 EAL91 RS01100 WP 121054121.1
NTDB id 1217 CAA10656.1 1440..2420()
consensus



NTDB id 329342 EAL91 RS01100 WP 121054121.1
NTDB id 1217 CAA10656.1 1440..2420()
consensus



NTDB id 329342 EAL91 RS01100 WP 121054121.1
NTDB id 1217 CAA10656.1 1440..2420()
consensus

 ≤ 0

NTDB id 329342 EAL91 RS01100 WP 121054121.1
NTDB id 1217 CAA10656.1 1440..2420()
consensus



- non conserved
- similar
- $\geq 50\%$ conserved